

**1 - Conjuguer :**

- Parlar
- Legir
- Partir
- Dire

**2 -Mettre à l'imparfait :**

- Mon paire travailha dins un burèu
- Son fraire joa au rugbi la diumenja
- Quand gaito quello tablèu me sembla de mai en mai gente

**3 -Compléter :**

- Tu qu'èras de Seta, me ..... (pover) totjorn dire los noms daus peissons, e mi qu'èro de la montanha te ..... (pover) dire los noms de las flors.
- De qué ..... (voler) ièr, que ploravas ? Mi ? me .....(voler) anar permenar.
- L'estiu, vosautres ..... (anar) a la mar, dau temps que nosautres..... (demorar) a la maison.
- Chasque còp que ..... (dire) çò que pensavo, se trovava quauqu'un per me far quesar.
- Aviás tot lo temps de parlar, mas ..... (parlar) pas.

**4 - Traduire :**

- Sonavan l'angèlus a miègjorn
- Disián que l'estiu èra chaud
- Parlavan de poar las vinhas ensem.
- Dins los repas de familha chantàvam, risiam, beviam e dançàvam.
- Se disiá que faliá pas badar las fenèstras pendent l'auratge.
- Se fasiá dins lo temps de trempar la sopa.
- *Nous mangions*
- *Vous buviez*
- *Ils attendaient*
- *J'attendais*
- *J'allais*
- *Nous jouions*
- *Vous regardiez*
- *Elle pleurait*
- *Tu restais*
- *Il allait*
- *Il pouvait*
- *Nous voyions*
- *Ils venaient*
- *Tu savais*
- *Il savait*
- *Ils faisaient .*
- *Pierre était là.*
- *Où allais-tu ?*
- *Où alliez-vous ?*
- *Que voyais-tu ?*
- *Que voyait-il ?*
- *Je m'en allais.*
- *On taillait les vignes, on travaillait ensemble.*
- *Chaque fois que nous nous rencontrions (rescontrar), nous allions à la maison et nous parlions longtemps ensemble.*
- *Vous ne disiez pas toujours ce que vous pensiez.*
- *Nous ne savions pas quoi dire quand il nous demandait (demandar) de répondre (respondre) vite.*

CORRECTION**1 - Conjuguer :**

- Parlar  
Parlavo, parlavas, parlava,  
parlàvem/parlavam, parlàvetz/parlavatz,  
parlavan
- Legir  
Legissiau, legissiàs, legissia, legissiam,  
legissiatz, legissian
- Partir  
Partiau, partiàs, partiá, partiam, partiatz,  
partian
- Dire  
Disiau, disiaàs, disia, disiam, disiatz, disian

**2 -Mettre à l'imparfait :**

- Mon paire trabalha dins un burèu
- Son fraire jòu au rugbi la diumenja
- Quand gaito quello tablèu me sembla de mai en mai gente
- Mon paire trabalhava dins un burèu
- Son fraire joava au rugbi la diumenja
- Quand gaitavo quello tablèu me semblava de mai en mai gente

**3 -Compléter :**

- Tu qu'èras de Seta, me poiàs totjorn dire los noms daus peissons, e mi qu'èro de la montanha te poiau dire los noms de las flors.
- De qué voliàs ièr, que ploravas ? Mi ? Me voliau anar permenar.
- L'estiu, vosautres anavetz a la mar, dau temps que nosautres demoravam a la maison.
- Chasque còp que disiau çò que pensavo, se trovava quauqu'un per me far qesar.
- Aviàs tot lo temps de parlar, mas parlavas pas.

**4 - Traduire :**

- Disian que l'estiu èra chaud > *Ils disaient que l'été était chaud*
- Parlavan de poar las vinhas ensem > *Ils parlaient de tailler les vignes ensemble*
- Dins los repas de familha chantàvem/am, risiam, beviam e dançàvem > *Dans les repas de famille, on chantait, on riait, on buvait et on dansait.*
- Se disia que faliá pas badar las fenèstras pendent l'auratge > *On disait qu'il ne fallait pas ouvrir les fenêtres pendant l'orage*
- Se fasiá dins lo temps de trempar la sopa > *Ça se faisait dans le temps de tremper la soupe*

- |   |   |
|---|---|
| - <i>Nous mangions</i> > Minjàvem/am    | - <i>Nous voyions</i> > Veiem             |
| - <i>Vous buviez</i> > Beviatz          | - <i>Ils venaient</i> > Venian            |
| - <i>Ils attendaient</i> > Apeitavan    | - <i>Tu savais</i> > Saviàs               |
| - <i>J'attendais</i> > Apeitavo         | - <i>Il savait</i> > Saviá                |
| - <i>J'allais</i> > Anavo               | - <i>Ils faisaient</i> > Fasián           |
| - <i>Nous jouions</i> > Joàvem          | - <i>Pierre était là</i> > Peire era aquí |
| - <i>Vous regardiez</i> > Gaitàvetz/atz | - <i>Où allais-tu ?</i> > Onte anavas     |
| - <i>Elle pleurait</i> > Plorava        | - <i>Où alliez-vous ?</i> > Onte anàvetz  |
| - <i>Tu restais</i> > Restavas          | - <i>Que voyais-tu ?</i> > Que veiàs      |
| - <i>Il allait</i> > Anava              | - <i>Que voyait-il ?</i> > Que veiá       |
| - <i>Il pouvait</i> > Poiá              | - <i>Je m'en allais</i> > Me'n anavo      |

- *On taillait les vignes, on travaillait ensemble* > Poavem/am las vinhas, travalhavam/am ensem
- *Chaque fois que nous nous rencontrions nous allions à la maison et nous parlions longtemps ensemble* > Chasque cop que nos rescontravem/am, anavem/am a la maison e parlavem/am de longa ensem
- *Vous ne disiez pas toujours ce que vous pensiez* > Disiatz pas totjorn çò que pensàvetz
- *Nous ne savions pas quoi dire quand il nous demandait de répondre vite.* > Saviam pas de que dire quand nos demandava de vite respondre .